



# Now | Next

Worcester's Citywide Plan

Odwumayeni Ho Nsem  
A Wɔabo No Mua

# Odwumayeni Ho Nsem A Wɔabo No Mua

Worcester Mprempren | Nea edi ho ne Worcester Kuropon no bere tenten ho nhyehyee. Eye yen mpɔtam hɔfoɔ anisoadehunu ne wɔn gyinapen na ema yehu kwan a yɛfa so de sika hye yen kuropon no hyehye mu, wɔ mfee 10 a ereba no mu. Titiriw wɔ mpuntuo ne nnwuma ho. Adwuma yi ho nhyehyee gyina daakye asemte ne beae pɔtee bi ho nhyehye a yeaka abom so. Eyi beboa ama nhyehyee yi aye nea esen biara a yentumi mfa nhyehye foforo biara ntoto ho.

Wubetumi asua nhyehyee no ho ade pii wɔ [now-next.worcesterma.gov](http://now-next.worcesterma.gov)

## Sɛnea yɛbeyɛ no

Wɔ mfee mmienu ntam no, efiri afe 2022 mfitiasee kosi afe 2024 mfitiasee no, Worcester Mprempren | Wɔnam nkitahodie a wɔne mpɔtam hɔfoɔ ne adwumawuranom dii no so ye nhyehyee a ebidi Worcester mpɔtam hɔfoɔ apedeɛ ne wɔn ahiadeɛ ho dwuma nne ne daakye. Saa nhyehyee yi gyinaa wura bi a wɔwɔ mpɔtam hɔ a wɔboaboa dɔm ano bere tia mu na ka kasa mmienu adwuma so. Na nhyehyee no kura afã mmienu: anisoadehunu a ma yetie na yesua adeɛ seneɛ ebeyɛ a yɛbehunu nsem ne hokwan ahodoɔ a ebeyi ne ti no, ne nyansahye ne nneema a yedi kan aye de kyere senea yebetumi adu anisoadehu ne botae ahorow a eyii ne ti no.


### Anisoadehu

Afeha a eto so anan mu wɔ Worcester no, yɛde yɛɛ yen botae sɛ yɛbɛkyekyere kuro a obiara bu ne yɔnko sɛ n'afipamfo na wɔgye obiara tom mfa ho wɔman obi fi mu. Yɛbɛma yen kuropon no so denam sika a yɛde beboa mpuntuo nnwuma, yabue hokwan ama kuro no mufo, na yɛde nkɔsoɔ a ebɛba kuropon no mu na de asetena pa a edi mu asi yen aniso.



Enam wura a ewo mpotam ho a boaboa dom ano dwumadie so ne ayonkofa a one mpotam ho ahyehyede yee so no, boabao nipadom bi ano a wn aseyedee ne se wobetrew nhyehyeee no ho nsem wabue nkitahodie ama obiara emfa ho baabi a obi wo. Nkitahodie no ho nhyehye nyinaa ko so wo kasa mmienmu. (Borfo ne Spania), wokyekyee nsem titire wo kasa 6 a edi akotene wo Worcester kuropn no mu (Portuguese, Twi, Vietnamese, Arabic, Albania, ne Swahili), woyee nhyehyee ma won a wonhunu ade papa ne won a woye mum a wobaa dwumadie no ase. Saa nhyehyee pa ho fapem a woyeyi bue hokwan ma yetumi tiee obiara asem kyere se won wofii Worcester mpotam ho ne won a wonni kamafo bere a woyee nhyehyee bi a te se eyi no.


## Nkitahodie a egyina nipa dodo so

 **780+** email amannebo krataa a nipa binom agye atom se womfa mena won.


### Ofa 1: Anisoadehu

Kurow no Intanet so Anisoadehu  
Nhwehwemu

 Nnipa **1,377** na wode won ho hyee dwumadie no mu


 **1,241** Adwenekyerɛ a Wode mae


Bagua mu ho Anisoadehu


 Nnipa **100** ne akyire na wobaa ase

 Nnipa **755** na wokyere won adwenekyerɛ

Afoforo tie won ho Anisoadehu Nsrahwe

 Mpɔtam **13** Ho Nsem na Yɛbo Ho Nkɔmmɔ

 Anisoadehunu Kaad **258** ne akyire  
Akwakuw **3** a wode won adwene si wn so




### Ofa 2: Nyansahye & Nneema a Wode Di Kan


Botae Ahorow A Eho Hia Paa  
Ho Nsemmsisa


 Mmuae **1,030** na wode mae

Nhyehyee No Dwab Ho Nteteɛ & Nhomakorabea Ho Oyekyerɛ

 Nnipa **113** ne akyire na wobaa ase

 Nnipa **50** ne Akyire na Wobaa h Ankasa

 Nnipa **63** Na Wɔnam internet so kyere won din

 Wɔkyere Nsem **150** ne akyire

 Nnipa **2,025** paw Sticky Dot Abatow

## Nhyehyee no Nnianimu nsem

Nhyehyee no gyina Nnianimunsem mmiensa so. Na enam nkitahodie pa ne nhwehwemu pa a woaye afa nhyehyeee yi ho. Saa nsemti yi gyina ho ma nea nhyehyee yi fa ho ne nea ede kurow no si ho ma eye adwuma wo mfe kakraa a edi ho no mu titiriw.

**Nkoso nhyehyeee a ne gyinapen ahodoɔ no boa Worcester mpɔtam hofo nyinaa.**

**Ɔmanfo sika a wode beɔ Worcester's mpɔtam ho a ebe kari pe na anya nkoso daa.**

**Kurow a ewo nkitahodi kese na obiara betumi ako ho.**

## Nkoso nhyehyeee a ne gyinapen ahodoɔ no boa Worcester mpɔtam hofo nyinaa.

Worcester renya nkoso na nsakrae reba mu ntemntem. Worcester Mprempren | Nea edi ho no de okwankyere a ebema wogye nkoso atom na wadi nsakrae ho dwuma wo okwan a ebada mpɔtam hofo gyinapen ne botae adi. Yetee se nkurofo pe nkoso a obiara benya ne so ne dea, etra ho daa, na eye den a efa akwantu ho; adan a egu ahorow na ne bo ye den a wobetumi apaw a edi adan ho haw no ho dwuma wo okwan a ntease wom so; ne mpɔtam ho mmeae a wode nneema afrafra di dwuma a eye hyew ne akwan a nnipa a wadi mfe ne won ahoden nyinaa tumi nantew na wotumi ko ho. Se yebetumi aye saa na yeahwe se Worcesters nkoso a eko so no beboa Worcesterfo nyinaa ama awo ntoatoaso a ebaba no, yehia mpɔtam foforo, dwumadie nhyehyeee a wode bedi nsonsoe a ewo akwantu mu ho dwuma, ne nhwehwemu a efa nkoso a ehia wo nnwuma mu de boa saa nkoso no ma eyi ko anim:

1. Fa mmeaemae ho nsem foforo a wopaw, a wode won ani asi so wo nsem titiriw te se (nanso enye ne nyinaa) Accessory Dwelling Units (ADUs) a wobema atumi aye adwuma, ahwehwede ahorow a efa baabi a wode kar sisi ho a wotew so wo baabi a efata, nnua ho banbo ne dua ho ahwehwede ahorow a wode besi ho.
2. Hye asee ye mmeaemae a woaye no foforo koraa na ama mmeaemae asase kratasin no ne Nkoso Nhyehyeee a enam saa nhyehyeee yi so de asi ho ahyia. Na adi mmara foforo no fa bi a eyi mpaepaemu ne peye fi ho daa. Afei nso ebre nkoso a wope a ebetumi aye yie wo kuropon no mu nyinaa ase, na ama emu ada ho na eye mmerew se wode bedi dwuma, na ahyede no atu mpon.
3. Fa Mobility Action Plan (MAP) no di dwuma. Fa hunu dwetire, adwumaye, ne nhyehyeee nnwuma ptee bi a edi kan na aboa ma akwantuo ne pepepeye ako anim wo Worcester.
4. Nnwumayebea ne ahiadee a ybhwehwemu de asi anyinam ahoden, ahum nsuo, ne nsutene a etene ko nsuo mu so dua na bekyere sika a wode ebba Nkoso Nhyehyeee ne Daakye Asase a Wode Di Dwuma Ho Anisoadehunu a enam saa nhyehyeee yi so aye no.

## **Ɔmanfo sika a wode befo Worcester’s mpotam ho a ebe kari pe na anya nkoso daa.**

Wogye tom kese se ese se Downtown ne Canal District ko so ye mmeae a eho hia a wode won adwene si so ma nhyehyee no, sikasem, ne adebo mu nkoso nhyehyee ahorow a eboa kurow no nkoso. Nanso, mpotam hofoo nsem a wode too dwa wo nhyehyeee yi nyinaa mu no sii pe a emu ye den so dua se wobesan de won adwene asi Worcester mpotam ahodo so denam asase a wode bedi dwuma ne nhyehyeee a woye no so perepere ne sika a wode beboa won mpotam, akwan a wofa so, ne beae afoforo no so. Mpotam hofoo aboafoo mmoa so no, Kuropon no asi ne bo se ebefi mpotam ho nhyehyeee, ne Ɔmanfo sika a wode boa no so perepere, na ede pereperaye ne nkaabom aba. Eyi bhye mpotam ho ne mmeae a wode nneema ahodo di dwuma a eboa Ɔmanfo asetena pa ne nnwuma nketewa, akwahosan mu den. od centers that support resident quality of life and small business health.

### **Senea yema eyi nya nkɔanim:**

1. Mpotam ho nhyehyee a eka asase a wode di dwuma, akwantuo, ne nnwuma bom boa ma mpotam ho asetena tu mpon na hokwan ahorow bue ma obiara.

2. Mmeameae a wokyekye na ede mmara mu ahwehwede ne anisoadehunu ne nyansahye a efiri mpotam hofoo ne akwan a wofa so ye nhyehyeee mu ba no ahyia.
3. Sika a wode boa nnwuma ne sikasem mu nkoso a wode bedi kan wo mpotam ho mmeae ne akwan a wofa so ye adwuma a ene Nkoso Nhyehyeee no hyia.
4. Ko so trew mmoa a wode ko tia atubrafo a wode di dwuma wo atrae ne nea enye atrae nyinaa mu.
5. Tu mpon na trew nneema a wode beye mmara a wode bedi dwuma no mu de adi kan adi nsem a efa akwan a wofa so ko ho, akwahosan ne ahobammoo ho dwuma wo adan a woye ne nea wuranom te mu nyinaa mu senea ebeye a wobema adan no aye papa a erenkanyan nnipa a wotatu a fi won afie mu.
6. Fa nhyehyee mu nsakrae di dwuma na ama mpotam hofoo kyefa ne akontabuo ako soro wo nkoso nhyehyeee mu denam mfridwuma ne nhyehyeee mu nsakrae a ema nnooma a eda adi na eka obiara ho no tu mpon.

## **Kurow a ewo nkitahodi kese na obiara betumi ako ho.**

Worcester wo agyapade, nneema a wode gye won ani, ne mpotam ho ankora ahorow pii. Nanso, saa nneema no a wobetumi anya no nye pe na egyina kar so kese. Worcester’s dedaw a auto-dominant transportation infrastructure ne sikasem mu nsonsonoe a ebata ho wo infrastructure, facilities, ne services afoforo mu no hye peye a enni ho wo akwannya mu den na ema Ɔmanfo akwahosan ne nneema a atwa yen ho ahyia ho atentenee ho haw ahorow ye kese. Saa nhyehyee yi ye nsakrae a ebeye ase abo kuropon a ewo nkitahodie kесе a sikasem mu hokwan, dwumadie, ne nneema a ebema obiara anya sika denam asase a wode bedi dwuma ne akwantuo nhyehyeee a woye no perepere so. Titiriw no, enam MAP nhyehyee a edi ho no so no, kuropon no behunu okwan a woye no perepere, akwan ahodo pii so wo akwantuo mu a ede ahobanbo, peye, ne nkoso a ebetena ho daa di kan bere a erehye mpotam nkoso ho nkuran na eboa nnipa dodoo ne asase a wode di dwuma afrafa a woye ho mfonini wo Nkoso Nhyehyeee no mu (hwe kratafa a edi ho) .

### **Yebeye den ama eyi anya nkoso:**

1. Fa nhyehyee a eye papa a wode di dwuma wo kuropon no mu nsem ne mmara a eka Ɔmanfo mmonten, akwan a wofa so, ne Ɔmanfo mmeae ho nhyehyee, dwumadie, ne osuahu a ewo ho no ye gyinapen na di dwuma.

2. Fa nnwuma nhyehyee a woye no biako di dwuma de ma nantew ne akwan a wofa so ko ho no atu mpon, de mmeae te se sukuu, akwan a wofa so di dwuma afrafa, ne mmeae a mpotam hofoo hyiam di kan.
3. Wo ne WRTA nye adwuma de trew ahotoso, mpen dodow, ne akwantu adwuma a wode ma no mu na ama atu mpon, titiriw wo akwan a wode di kan ne mmeae a wonnya mmoa pii.
4. Wo ne MBTA nye adwuma na ama keteke a wode fa nnipa a wotaa fa so, a wotumi de ho to so wo akwan abien no nyinaa so, a keteke a eko ntemntem pii a enye donhwere biako wo Boston ne Worcester ntam wo mmere a nnipa pii ko mu ka ho.
5. Ye sakre ne micromobility ntam nkitahodi a eko akyiri a eka kurow no mmeae nyinaa bom.
6. San siesie na yesan hyehye mmonten so senea ebeye a ebeye adwuma dwoodwo na ewo su ahorow a efata won nkurow akese mu tebea.
7. Fa asase a wode di dwuma ne akwantuo bata ho denam zoning ne mpotam ho nhyehyeee mmendenbo a woye no perepere so.

## Nkɔso Nhyehyɛ

Worcester anya nnipa bebɔro 25,000 wɔ mfe 10 a atwam no mu. Eyi gyina hɔ ma nkɔanim 14% na ebɔro Worcester's kan nnipa dodow a esen biara wɔ 1950 mfe no mu. Bere a wontumi nhu sɛ ebia nkɔso beko so wɔ ɔkwan koro no ara so daakye no, sɛ yɛhwɛ yen anim kɔ afe 2040 a, nnipa dodow a wɔahyɛ sɛ ebeko soro wɔ Worcester no awiei a ɛkorɔn no betumi aye nnipa foforo 60,000 anaa nea ebɔro saa. Sɛ Worcester betumi atra nnipa pii saa a, na ɛho behia sɛ wɔde mmusua pii adan foforo 20,000 anaa nea ebɔro saa.

Nkɔso nhyehyɛe a egyina beaɛe so a wɔnam saa nhyehyɛe yi so aye no nye sɛ ɛma nkɔso a ɛda adi sɛ Worcester behunu wɔ mfe aduonu a ɛreba no mu nko na mmom ɛkyere saa nkɔso no kwan wɔ baabi a ɛwɔ tumi kɛsɛ a ɛbetumi adu mpɔtam hɔ botaaɛ ho. ɛnam nkɔso a yɛbekyere kwan akɔ mmeaɛ a (anaase ɛwɔ tumi sɛ) akwantuo nso som no yie na yɛhyɛ akuwakuw a ɛka nneɛma a ɛyɛ fe, nnnwuma, ne nnnwuma a wɔde di dwuma wɔ saa mmeaɛ no ho nkuran so no, yɛbetumi aye Worcester a ɛyɛ mmere, ɛyɛ pe, ɛyɛ nea ɛkɔ so daa, ɛyɛ den, na ɛyɛ hyew .

Nkɔso Nhyehyɛe no, sɛdɛe wɔada no adi wɔ asase mfonini a ɛwɔ kratafa a ɛhwɛ anim no mu no, de nkɔso akuo anaa ahodoɔ anan a wɔbeka abom aboa ama wɔde nkɔso nhyehyɛe a ɛfa akwantuo ho na wɔtumi nantew a ɛbetumi aboa asetena a ɛkorɔn bere a ɛma nkɔso kɛsɛ no ka ho:

### Mfitiaɛe Kuropon no Nyinaa Nkɔso

Ma kwan ma nkɔso a ɛkɔ soro, brɛoo wɔ kuropon no mu baabiara.

### Mmeaɛ a Nkɔso a Wɔahwɛ So

Ma kwan ma adan dodoɔ nkɔ soro kakra wɔ akwansin 1/4 nantɛe a ɛfiri akwan a ɛwɔ hɔ dada ne nea ɛbetumi aba daakye no mu.

### Infill Growth Areas


hyɛ nkɔso foforo a wɔde di dwuma afrafra ho nkuran wɔ agyapadeɛ a ɛda mpan anaa wɔmfa nni dwuma yie wɔ mmeaɛ a ɛwɔ hɔ dada a wɔtumi nantɛe ne akwan a wɔfa so fa mu kɛsɛ.

### Nsakyeraɛ Nkɔso Mmeaɛ

ɛbɛma sika a wɔbesan de ahyɛ mu kɛsɛ ne honam fam nsakraɛ aye mmere wɔ mmeaɛ a wɔtumi nni ho dwuma wɔ nantɛe ne akwantuo a ɛkɔ soro a ɛbetumi aboa adwumaye nkɔso kɛsɛ ne/anaase adan a ɛyɛ den a ɛwɔ aguadie mu dwumadie a ɛka ho.

Senea ɛbeyɛ a wɔbedi wɔn tumi nyinaa ho dwuma sɛ mmeaɛ a wɔde nneɛma afrafra a ɛrenya nkɔso a wɔayɛ ho mfonini denam Worcester Now Next so no, wɔde nkɔso mmeaɛ a ɛbesakra no bedi kan ama:

- Omansin nhyehyɛe a wɔde bekyerɛkyere botaaɛ ne mpɔtam hɔfoɔ ahiadeɛ a ɛkɔ akyiri wɔ beaɛe biara a wɔde toto asase a wɔde di dwuma ho mmara, sika kɛsɛ a wɔde beto mu, ne nhyehyɛe anaa dwumadie ahiadeɛ ho. ɛsɛ sɛ saa nhyehyɛe yi boa ma wɔka nkuropon nhyehyɛe ho anisoadehunu a emu yɛ den a ɛne sika a wɔhwɛ kwan sɛ wɔde beto nnnwuma mu ne asase a wɔde bedi dwuma ho nsusuie hyia.
- Wɔde wɔn adwene sii sika a wɔde beto wɔn a wɔnam fam ahobanbo ne ahotɔ, akwan a wɔfa so kɔ hɔ, akwantuo nhyehyɛe a ɛwɔ akwan ahodoɔ so, ne akwantuo dwumadie a wɔatu mpɔn sedee wɔakyerɛ denam MAP so no.
- Sika kɛsɛ a wɔde beto mu wɔ nnnwuma, nnnwuma, ne nneɛma a wɔde yɛ adwuma mu, a ankorankoro a wɔde nnnwuma a wɔde di dwuma a ɛho hia a wɔde beto mu (e.g., National Grid/Eversource) ka ho.




Nkɔsoo Nhyehyɛɛ ne bɛye fapem ama daakye kuropon no nyinaa mu nsakraɛ ne mɔtam nhyehyɛɛ mmɔdenbo a wɔde wɔn adwene asi so, a ɛfiri aseɛ wɔ nkɔsoo mmeaɛ a ɛsakra no.

- Downtown ne Canal District
- Onyini Mmea a Yɛbe Sesa ho
- Onyini Mmea a Yɛ bɛhyehyɛmu
- Mmeae a Nkɔsoo a Wɔahwɛ So—Transit Corridor a ɛwɔ Ho Dedaw
- Mmeae a Nkɔsoo a Wɔahwɛ So—Daakye Transit Corridor a ɛbetumi Aye

# Daakye Asase a Wode Di Dwuma Ho Anisoadehu

Enye nkoso nyinaa na eye pe. Nneema bi a wode di dwuma no ne won ho won ho hyia na eboa won ho won ho (te se adan ne aguadidan mu nneema a wode di dwuma), na afororo nso hia se wone won ho won ho ntam kwan ware na wode siw ano kese (te se adan ne mfridwuma mu nneema a wode di dwuma a ewo nkentenso kese). Edenam nea wode di dwuma afrafra a infill ne nsakrae nyin bea biara fata yiye a wobeka ho asem so no, Worcester betumi aboa ma wakyere nkoso kwan ma woye afrafra a mfaso wɔ so ma obiara na ahye ahobammɔ ne mpaapaemu mu den wɔ baabi a wohia.

Daakye asase a wode bedi dwuma no nyinaa ma kwan ma wode di dwuma wɔ akwan horow so nanso esono senea wode ankora di dwuma ne nea wode di dwuma boa. Saa akuo yi taa kyerekere dwumadie afrafra a wode di dwuma a wɔasi so dua wɔ ɔfa no din mu na wode dwumadie afrafra a eka ho boa. Mpen pii no, afrafra a emu ye den a wode di dwuma dedaw a esono asase a wode di dwuma ho anisoadehu a wakyere no wɔ hɔ; saa anisoadehunu yi ka saa dwumadie a ewo ho dada no ho na ehwe sedee saa dwumadie afrafra no betumi adane ama wanya mfaso ye wɔ nsusue soronko, nea eben, ne tumi a ewo beae biara a enyinin no mu.



- Nneema a Wode Di Dwuma a Woadi Afra
- Asetra mu Nyansahu
- Adwumfo
- Mfridwuma



- **Nneema a Wode Di Dwuma a Woadi Afra:** Mpen pii no, wode aguadidan a ewo fam a eye nnam (e.g. aguadidan, anigyede, ne nkwuma te se sikakorabea, won a wotwitwa ti, anaase dry cleaning) na ekyekyere, a ewo abansoro a ewo soro a eka bom ye atrae ne adwumayebea.
- **Asetra mu Nyansahu:** Mpen pii no, akwahosan ho adwumayefo, nyansahu mu nhwehwemu, ne nkoso lab a wode di dwuma na ehye so, a aguadidan, aguadi, ahohodan, nhomasua asoee, ne atrae kakraa bi na eka ho.

- **Adwumfo:** mpen pii no adebofo nketewa a wonye adwuma pii na woye (e.g. ntadehye, dan mu nneema, nnuan, ne anonne), a aguadidan, aguadi, ahohodan, ne atrae a eka ho na wode hye mu.
- **Mfirdwuma:** Mpen pii no, won a woye nneema akese ne won a wokye nneema a wode won ho to lore akese, akwan akese, ne keteke so na wode hye mu, a aguadidan ne aguadi a anohyeto wom a eboa mpotam ho nkwuma ne adwumayefo.

## Nneema a Wode Di Kan a Wode Di Dwuma

Mfee 3-5 a ereba no, nneema nsia a edidi so yi a edi kan a wode beye adwuma ntem no beye adee titire a Planning & Regulatory Services Division a ewo City of Worcester’s Executive Office of Economic Development mu no de won adwene besi so titire. Woboboo saa nneema a eho hia sen biara a Kurow no di anim ntem yi din beye senea wohwe kwan se wode bedi dwuma nnidiso nnidiso. Dodow no ara rekoo so dedaw wo okwan bi so.

1. Wie na fa MAP no di dwuma, a Department of Transportation & Mobility na ebedi anim
2. Fa nsakrae a edidi so yi a woye ansa na wasiesie mpotam ho no di dwuma:
  - a. Fa Accessory Dwelling Units (ADUs) ye mmara kwan so de wo kurow no mu nyinaa
  - b. Tew anaase yi ahwehwede a eba fam koraa a efa baabi a wode kar sisi wo mmonten so a wode di dwuma dodow no ara ho no fi ho
  - c. Ye nsakrae wo nnua ahobammoo ho ahwehwede ahorow mu
3. Ye Adan a Wobeye Nhyehyeee a ebema wahu adan ahodoo a ehia paa na ese se wode di kan a egyina nnipa dodoo a ekoo so ne nsuuie so
4. Kamfo na nya nneema a wode beye adwuma wo dwumadibea ahorow no tumi a wode bedi dwuma wo Sikasem Nkoso Dwumadibea ne Nhwehwemu Dwumadibea no mu de adi mmondenoo ahorow a wahu denam saa nhyehyee yi so no anim
5. Ye infrastructure tumi ne ahiadee nhwehwemu
6. Fi ase ye kurow no nyinaa mpotam a wobekyeye mu nsakrae a edi mu

Se wowie saa nneyeee asia a ewo soro yi wie a, Seesei | Ese se wosan hwe nhyehyee a edi ho no so na wode nyansahye ahorow a aka no di kan de di dwuma. Saa bere yi, ese se nnwumakuo foforo ne mpotam ho ahokafooo de nhyehyeee nhyehyeee, nsemti, ne

nhyehyeee akwankyere a efa asemti potee bi ho di dwuma se adee a wode behwe se ene Now | Nea edi ho ma mmoden a woboo se wode bedi dwuma a ene ne ho di nse na woye no biako. Akwan a won a wote ho ne won a wone won ye adwuma betumi afa so adi dwuma wo nhyehyee yi a wode bedi dwuma mu no bi ni:

Boa dwumadibea ahorow no tumi a ebekoo soro wo Sikasem Nkoso Dwumadibea ne Nhwehwemu Dwumadibea no nyinaa mu de nsakrae adi dwuma na woye mmara sodi no mu den.

Tra aware mu na kyere afoforo kwan denam kae a wobekae won se Seesei | Wode nyansahye ahorow a edi ho no gyina mfe abien nhwehwemu ne mpotam ho nhyehyee so. Boa ma nkommoboo no nko so ye nea wode won adwene si so na eye den bere a Kurow no ko n’anim ko nsem a edi ho a ekoo akryiri na efi ase di aguadi ne nhyeso ho dwuma wo akwan a wotumi hu na wotumi ka ho asem so no.

Paw botae ne nyansahye ahorow a wubetumi aboo mu a wo ne no hyia na wode sika ahye mu, ko kurow no dwumadibea a efa ho no nkyen, na fa nhyehyee yi di dwuma se akwankyere a wode bepia saa nhyehyee no fa no akoo anim denam adwene, ahokokwaw, tumi, ne leverage a ese se wode ma.

Enam mpotam hoofooo ne ahokafooo asoeee ne ahyehyede a wokye Worcester Now | Afei, yebebom apia dwumadie no akoo anim afiri Worcester baabiara.